


Baebele ya bana
E tlesa

Ga Modimo a ne a
dira sengwe le
sengwe




E kwetse ke: Edward Hughes
E bontsitshwe ke: Byron U.; Lazarus; Alastair P.
E lomagantswe ke: Bob Davies; Tammy S.
E phetotswe:
E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada


©2021 Bible for Children, Inc.
Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala
polelo e, fela ga o sa e rekisi.




Re dirilwe ke mang? Baibele, lefoko la Modimo, le re bolelela gore tshimologo ya batho e simolotswe jaang. Bogologolo, Modimo o tlotse motho wa ntlha e be a mo thaya leina gore ke Atame.



Modimo o tlotse Atame gotswa mo leroleng kgotsa mmu wa lefatse. Modimo a tsenya bophelo mo go Atame, a tla a phela. A iphitlhelela a le mo tshimong entle e e bidiwang Etene.




Pele Modimo a tlhola Atame, o dirile lefatshe le
lentle le le tletseng ka dilo tse dintle. Kgato le
kgato Modimo a dira mafelo a mantle a fapeneng le
diphologolo tse dintle tse di farologaneng. Nnete
fela, Modimo o dirile sengwe le sengwe, gwa nna le
dilo tsotle.




Mo tshimologong, pele Modimo a dira
sengwe le sengwe, go ne go se na
sepe ntle le Modimo, ne go se
na batho kgotsa mafelo
kgotsa dilo. Sepe. Go
ne go sena lesedi
ebile go sena
lefifi. Go sena
legodimo ebile
go sena fafatshe. Go
sena mabane ebile go
sena kamoso. Go ne go na
le Modimo fela o o ne a sena tshimologo.
E be Modimo a diragatsa. Mo tshimologong
Modimo o tlhodile Le godimo le lefatshe.




Lefatshe le ne le tobekane,
le sena sepe, go le lefifi
godimo ga bodiba.
Modimo wa re,
a go nne
lesadi.



Mme lesedi la nna teng. Modimo a bitsa lesadi
Motshegare, Lefif lone wa le bitsa Bosigo. Mme
ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le
letsatsi la ntlha.



ka letsatsi la bobedi, Modimo o tlisitse metsi a ma
watile tlase ga legodimo ka go latelelana. Ka letsatsi
la laboraro, Modimo a re, "a lefatshe le le omileng le
tlhagelele" ebe gonna jalo.



Modimo wa ba re, a lefatshe le tlhoge botala jo
bonana, ebong merogo e e nnang le peo le ditlhare
tse di ungwang maungo mo lefatsheng
ka fa mefuteng ya tsona.


Mme ga nna mantsiboa, ga
ba ga nna moso, e le
letsatsi la boraro.




Modimo a dira letsatsi, ngwedi
le dinaledi tse dintse tse go
sena motho a ka dibalang. Mme
ga nna mantsiboa, ga ba ga nna
moso, e le letsatsi la bone.



Diphologolo tsa metsi,
ditlhapi le di nonyane ya
nna tsona tse di latelang
go tlhodiwa. Ka letsatsi
la bonne, Modimo o dirile
ditlhapi tse di tona le
dinonyane, Modimo o
dirile mefuta futa ya di
tlhapi tsa tlala lewatle, le
dinonyane tse di farologaneng
go itumelela lefatshe, lewatle
le magodimo. Mme ga nna
mantsiboa, ga ba ga nna moso,
e le letsatsi la bothano.




Morago ga seo, Modimo wa ba wa re: A lefatshe le ntshe diphedi ka fa mefuteng ya tsona, e leng diruiwa le digagabi le diphologolo tsa naga ka fa mefuteng ya tsona. Diphologolo ka fa mefuteng ya tsona dia bupiwa ke Modimo. Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le letsatsi la borataro.




Modimo o dirile sengwe gape ka letsatsi la borataro- sengwe se se bothokwa thata. Dilo tsothe di nne di siametse motho, ne gona le dijo mo tshimong le dophologolo tsa go mo dirila. Modimo

wa ba wa re, "A re direng motho ka fa setshwanong sa rona ba ba tshwanag le rona gore ba laole dilo tsothe tsa lefatshe" jaanong Modimo wa tlhola batho ka fa setshwanong sa ona, wa ba tlhola ka fa setshwanong sa Modimo.



Modimo a bua le
Atame. "O ka ja mo
ditlhareng tsothe
tša tshimo ka
kgololosego. Fela
setlhare sa kitso
ya molemo le bosula
sona o se ke wa se ja
gonne ka letsatsi le o
se jang, o tšile go swa."



Modimo wa re, "Ga go molemo fa motho a nna a le nosi fela, ke tla mo direla mothusi yo o mo tshwanetseng". Jaanong e rile Modimo o sena go

bopa diphedi tsothe tsa naga le dinonyane tsothe tsa legodimo, wa di isa kwa mothong go bona, ka fa a tla di bitsang ka teng gore mafoko otlhe a motho o tla bitsang diphedi ka ona, e nne maina a tsona.



Diruiwa tsothe le dinonyane
tsothe tsa legodimo le
diphologolo tsothe tsa naga,
motho a di taya maina, mme
motho a bo a se na mothusi
yo o mo tshwanetseng.



ke fa Morena Modimo o thulametsa motho, ya re
a sena go robala, wa ntsha longwe lwa dikgopo tsa
gagwe. Mme logopo loo
Modimo o lo ntshitseng mo
mothong wa bopa mosadi
ka lona, ya nna mothusi
wa gagwe.



Ka letsatsi la bosupa Modimo o ne wa wetsa tiro ya ona e o e dirileng. Mme Modimo wa tshegofatsa letsatsi la bosupa e be a le dira letsatsi la boikutso. Mo tshimong ya etene, monna le mosadi ba ne ba phela ka boitumelo matsatsi otle ba obamela Modimo, Morena e ne e le Modimo wa bona, ebile e le tsala ya bona gape.



Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe
Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,
e fitlheletswe mo

Genesi 1-2


"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



1



60



Baibele e re bolelela ka Modimo o
montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang,
tseo a dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata
thata, o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela
sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya gae
legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a go
itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena,
o tla phela le ena go ya bosakhutleng.

Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo:
Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o
swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene
mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke
nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena
go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, kotle ke
go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bua le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

